

t30_cat_1

(TMPj7y8unv4Zx4XS6R31UoVWMGELeYJR2ik)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v11_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_cat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_cat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_cat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_cat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6_cat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_cat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_cat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_cat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_cat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. (&((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((\neg v11_struct_0 \\ &X0) \wedge ((v2_cat_1 X0) \wedge ((v3_cat_1 X0) \wedge ((v4_cat_1 X0) \wedge ((v5_cat_1 \\ &X0) \wedge ((v6_cat_1 X0) \wedge (l1_cat_1 X0)))))))) \wedge (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ &X0)) \wedge (m1_cat_1 X2 X0 X1 X1)) \Rightarrow (k5_cat_1 X0 X1 X1 X1 (k4_cat_1 X0 X1) \\ &X2 = X2) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. (&((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((\neg v11_struct_0 X0) \wedge \\ &((v5_cat_1 X0) \wedge ((v6_cat_1 X0) \wedge (l1_cat_1 X0)))))) \wedge (m1_subset_1 \\ &X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (m1_cat_1 (k4_cat_1 X0 X1) X0 X1 X1) \end{aligned} \tag{2}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0. (&((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((\neg v11_struct_0 X0) \wedge ((v2_cat_1 \\ &X0) \wedge ((v3_cat_1 X0) \wedge ((v4_cat_1 X0) \wedge ((v5_cat_1 X0) \wedge ((v6_cat_1 \\ &X0) \wedge (l1_cat_1 X0)))))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ &X0)) \Rightarrow (k5_cat_1 X0 X1 X1 X1 (k4_cat_1 X0 X1) (k4_cat_1 X0 X1) = k4_cat_1 \\ &X0 X1)) \end{aligned}$$